






Re thabile kudu lehono.



Re etetše makgolo.



Makgolo o dula polaseng.




Bona dikgogotshadi.

Bona mae.


Bona dikgomotshadi.


Bona maswi.



Bona dinose.
Bona lemapo.

Kitima!





Mmee!
Mmee!

Bona nku. Bona kwana.
Kwana e apere jesana le kefana
tša wulu.





Tshwarelo hle. Na lepaka la marotho
le gokae?



Le kua?

Ke tlike go reka borotho.

Ke bokae?



Ke tlile go reka maswi.

Ke bokae?






Ke tlile go reka bupi.
Ke bokae?



Ke tlile go reka khabetšhe.
Ke bokae?




Ke tlile go reka mae.

Aowi! Mae a ka a pshatlegile.



LETŠATŠI LA AFRIKA



Lehono ke letšatši la Afrika.

Ka moka re ya sekolong re apere
diaparo tša setšo.




Tumišo le Annetjie ba apere diaparo
tša Sevenda.



Boati le Rachid ba apere diaparo tša
Sezulu.



Oketšo o apere diaparo tša Sesotho.
Hunadi yena o apere diaparo tša
Sethosa.




Dineo o apere diaparo tša Setswana.
Maphoko o apere diaparo tša Setsonga.

Ke kwa go fiša!




Veronica o apere lepai la Setebele.
Thati o apere diaparo tša Sepedi.
Piet le Phuki ba apere diaparo tša
Maafrikanere.



Ka moka, a
re bineng.

Basetsana ba apere dikhetho tša
Seswatse. Ka moka, a re bineng.





Lehono ke letšatši la dipapadi.
Ke letšatši la go fiša.




Ka moka re thabile.

Re opelela godimo.


Tumišo o kitima ka lebelo.

Nna ke kitima ka go iketla.



Lebo o kitima ka lebelo.





Re rata motabogo wa go ya godimo.

Aowa hle!
Go bonala eke
pula e tlile go na.




Re rata motabogo wa bophara.



Ka moka re a tšhaba!





Ka pela! Leletša boraditimamollo!
Mogala ke 10177.



Thušang! Ntlo e a swa.

Lebelele koi ye khubedu ya
setimamollo.




Lebelele borasetimamollo ba go kgwahla.





Lebelelela lethopo le letelele.



Lebelela ambulense.



Šatee! Mollo o timile.





Tumišo le Ann ba ja malekere
a mantši le dikhekhe go keteka
Krisemose.




Ba hwetša dimpho tša Krisemose.

Faiza o tšhuma mabone go keteka
moletlo wa Diwali.




Ngwana le yena o ja malekere.





Selwyn o tšhuma dikeresse tše 9.
Hanukkaand o ja malekere le khekhe.



Hasina le Mokgadi ba ja malekere le dikhekhe go keteka moletlo wa Eid.



Ke eng seo le ipshinnego ka sona ge
le be le keteka meletlo ya lena?